

# Ho apara



Letsatsi le tjhesa haholo.  
Ke rwala katiba ya  
ka e ntle e kgubedu.  
E kgolo haholo.





Ke apara mose wa ka  
wa kgale o botala ba  
lehodimo. O monyane  
haholo.



Ke rwala dikausu  
tsa ka tse tala.  
Di telele haholo.  
Di bolelele bo fetisisang.





Ke rwala dieta tsa ntate  
wa ka tse ntsho. Kgele!  
Di kgolo haholo. Di kgolo  
haholoholo.



Re bapala papadi ya  
mme le ntate.

Re rata ho apara.

Diaparo tsa rona di kgolo  
haholo. Dieta tsa ka tse  
sootho di phahame haholo.

Ke tshepa hore nke ke ka wa.


Diborele tsa Neo di kgolo  
haholo. Baki ya hae  
e telele haholo.



Dijini tsa ka tse tala di  
telele haholo.

Hlokomela! Ke tlo wa!  
Na o rata ho apara dijini?





Mose wa ka o  
mosehla o moholo  
haholo. O molelele  
haholo ebile o  
bulehile haholo.



Jeresi ya ka e kgolo  
haholo. Ke apara  
jeresi ena ha ho bata.



Hempe ya ntate wa ka  
e tala e kgolo ho nna.  
E telele haholo e bile  
e bulehile haholo.  
Tae ya ntate e kgubedu  
e telele haholo.





b1

Jwale kaofela diaparo  
tsa rona di a  
re lekana.

Re rata diaparo  
tsa rona tsa  
sekolo. Kaofela  
ha re yeng  
sekolong.





# Mosebetsi wa ho bala ka dihlopha




1

Bolella motswalle wa hao hore bana  
ba apere diaparo tse jwang  
setshwantshong ka seng. Jwale balla  
motswalle wa hao dipotso o be o di arabe.



Ke eng se seholo  
haholo?



Ke eng e nyane  
haholo?

Ke se fe e setelele  
haholo?



Ke eng se  
se kgutshwana  
haholo?





2

O bona diaparo tse jwang terateng ya  
diaparo? Ke diaparo tsa mebala efe?



3

Kopisa o qetelle dipolelo tse latelang  
bukeng ya hao ya ho ngolla.

katiba	mose	dieta	hempe
--------	------	-------	-------

O na le \_\_\_\_\_ e tala



le \_\_\_\_\_ tse ntsho.

O na le \_\_\_\_\_ o mosehla



le \_\_\_\_\_ e kgubedu.





4

Ngola lentswe la pele moleng ka mong bukeng ya ho ngolla. Jwale ngola mantswe moleng ka mong a dumang jwalo ka wona.

haholo	seholo	ntle	boholo
telele	molelele	selelele	tala
hlokomela	atamela	okamela	ema
katiba	lesiba	utlwā	sediba



5

Bala dipotso o be o di arabele motswalle wa hao.

- a. Sehlooho sa pale ke eng?
- b. Bolela mefuta e meraro ya diaparo tse kgolo haholo?
- c. O rata ho apara eng hangata? E hhalosetse motswalle wa hao.
- d. Ke diaparo dife tse lekaneng bana?
- e. Na o ratile pale ee? Hobaneng o rialo?



6

Kopolla polelo e le nngwe e tswang paleng. Taka setshwantsho ho hhalosa polelo eo. Efa setshwantsho sa hao sehlooho.